


Geeshsha maxaafa qeeri naatussi
Shiishooga



Ganattiya,
Xosa lo"iya
ketaa



Xaafiiday: Edward Hughes

Kaleetidoy: Lazarus
Alastair Paterson

Xeeletidoy: Sarah S.

Wolaytattuwawu birshshiyay:
www.christian-translation.com

Giigisay: Bible for Children
www.M1914.org


©2021 Bible for Children, Inc.

Layisensiyaa: bayizeenashin ha xuufiya Coppe ottiyogeka,
Daarisiyogekka nee maata.



Yesusi ha sa'an dee"o wode ba erisyo ashkaratusi ganattiyaba odiis. "Ta awaa ketaa" yaggidi xeesiss,daro sohay yan dee"iogaka odiis. Wogganne lo'iya sohuwa.


Ganate woganne ha sa'an dee"iya soho ubbapeka lo'iyaga.



Yessusika taani inttiyo sohuwaa giigisanawu bayiss.
Sohuwaa giigisoogaappe guyyiyan, taani de'iyooosan
inttekka dee'ana mala, simmada yaada inttena taako
ekka efaana yaagiis.




Yesusi hayquwappe dendidi gogadanika ganatiyaa biis. A erisyo ashkarati xeelishshin pudde dendidi sharan kametiaggis hegappe guyiyan etta ayfiyappe geemi aggiis.



Hegalape simin chrstaneti yesusi etasi gelido qala
yana yaada efana gidoga hasayosona. Qopenanine
daroti qopenan dingatyan yanawu dyogaka
odis. Yesusi yanape koyro hayqida
chrstanatuba qasi gesha
qalay hasayidi qaxita
yesusara danawu
byoga odes.



Ajjuuta gesha maxaaffa gidon wurseta maxafay ganate aykena lo'iyakone oddes. Ubape daruwa xosa keta I gidyoge lo'iyaba. Xoosay ubbaasan des shin a aratay ganatyan des.



Ganatyán dya kitanchadoyne haratika Xosa goynosona. Hegadanka xoosa amanidi hayqidagetii ganatyán dya ubayka goynosona. Xosa nashya mazamuretaka yexxosona.



Eti yexyo mazamuretupeka isoy "xaatta
woraqataa ekkanaunne maatafaa peerada
dooyanau neeyyo besses. Aissi
giikko, neeni shuhettadasa.

Neeni qommo ubbaappe, dumma
dumma biitta qaala ubbaappe,

yara ubbaappenne

zare ubbaappe

ne suuttan

xoossaayyo


asa wozadasa.

(Ajjootaa

5:9)




Gesha maxafasi wurseta sintay ganatyaba gidi
"oraata yerusalame" yagees. Kehi kehipe wogganne
gita dirssan direttis. Dirsai yasphphiidiyaa gyo al"o
shuchcha mala; birilledan phoolausu.




He gita kareti ubatoka gordetokona. Ane garsi
gelidi xelos ... garsay uba loe'es gondoro! Gesha
worqadan Katamay mulera worqape osetis. Ogeka
atenan worqape
osetis.




Kehipe lo'iyane geshsha deu'uwa shafay Xosa aratape gukkes. Shafasi na'u bagaraka deu';uwa mitati dosona hegetika ganate xalan dyageta. Ha mitay kehipe dumatyaga. Tamane nau'u duma ayfya ayfawusu, aginan aginan duma ayfawusu. Ha mite boncoto qasi deryasu xale.



Ganate agina woyko awa koyena. Xossa bonchoy
gita fou'wara kummes. Hara po'oyka dena.



Ganatyān de"ya doa'ati attenān dumma. Ubbayka
mezetagetane dosetyageta. Yashiyaa doa'ati
gamoyka atenān boragadan maataa mees. Yesusika
ta gesha deretun qohetokonane xayokona ges.




Ne xeelana dandayiyogadan nu yuushuwan
ganatyappe pacciyabat de"osona. Yilo hasayay
mule siyetena. Oonne onarraka
waretena woyko bana
siqena. Kaysoy de"ena
gishawu Kariyaa
gordyayika de"na.
Asa worryay,
wordotyay, eqay
woyko hara ita
asi dena. Ay
mala nagarayka
ganatyan dena.



Ganatiyan xoossara
de"ishin aafuti dena.
Ha'i dusan amanya
asay keehipe
azanyoogape
dendagan issito issito
yekosona. Shin
ganatiyan Xoosay
aafuta ubaka
qucichana.




Hayqoyika ganatiyan deena. Xoossa asati merinawu
godaara dana. Azanoyine yehooyika deena. Harge,
shahoyne mogoyika dena. Ganatya de"iya ubbayika
Xoossara merinawu
ufaytidi dana.




Ubapeka bollan, ganate goda yesusan
amanidane banta goda ootida natusane maca natusa
(dicagetusaka). Ganatiyyan deo'o maxaafa giyoo
maxaafay des. A bollaan asa suntaay
kumis. O suntay xafetako ereti?
Yesusa amanida asa
ubage de"es.

Ne suntay
hegan disha?



Geeshsha maxaafasi wurseta qaalay ganatiyaba
gidobay kehipe lo'es. "Geeshsha Ayyaanaynne
bullashettiyaara, 'Haaya' yaagoosona. Saamettida
asi ooninne haa yo, De'o haattaa koyiya
asi ooninne coo ekko".



Ganattiya, Xosa lo"iya ketaa

Godaaa qaalaa geeshsha maxafaape Taarikiyaa

Dee"iosay

Yohaannisa 14; 2 Qoronttoosa 5;
Ajjootaa 4, 21, 22

"Ne qaalaa birshshettai poo'uwaa immees."
Mazamure maxaafaa 119:130



Wursetta



Geeshsha maxaafan ha sohuwaan dee"iya taarikee nuna medhdhidane nuuni a eranaadan koyiya keehipe keha xoossaba odees.

Xoossaay I nagara giyo ittaabaa nuuni ottogaa erees. Ha nagaraa gishshawu nuusi bessiyay hayiqo shini goddaay nuna keehipe siqiyoo gaape denddaagan bar issi na" a yesuusa nu gishshaw masqaliyaa bolaan nu nagaraa gishshawu firdaa ekanawu duge sa'a yeddiis. Hegaape sinttan Yessuusi ha sa'aa yiddi biis. Intekka yesuusan amaniddi intiyoo inte nagaraa I atto gaanatan oychiko I atto gess, yiddi intte garsaan aqees. Intekka ara merinawu dee"eta.

Hage tumma gi intte amaniko,
xoossaa hagapee kali deiyagatan Woossitte:
Siqoo yesusa, Ne xoossa gidiyooga, ta nagaraawu asa kiyogaanne hayiqogaa qassi ha"i de'uwaan de"iyogaa amanaays. Hayaana, ta de"uwako hayda, taani oratta de"uwaa danatane issi gala nenaara merinawu danuwa banawu, ta nagaraa atto ga. Ne na"addan danaadaninee ne azazuwaa kaalanawu maadda. Amin"i.

Uba gala gesha maxafa nabbabane xossara hasaya!
Yohannisa wongila 3 payduwa 16.

